

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka fitinga za period od godinu dana

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA  
PODGORICA DOO

PIB:

02015641

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tip uslova                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 123.966,90 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku</p> <p>Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan .</p> | Rok izvršenja ugovora            |
| <p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Drugi uslovi                     |
| <p>Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uslovi plaćanja                  |
| <p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uslovi za obavljanje djelatnosti |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obavezni uslovi                                                                                                           |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. | Obavezni uslovi                                                                                                           |
| Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet fitinga u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 11.09.2023. godine do 12:00 sati</p> | <p>Garancija ponude</p> |
| <p>Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Drugi uslovi</p>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo</p> | ESPD                                 |
| <p>Kontrolu kvaliteta treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Isporučeni fitinzi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za isporučene fitinge u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| <p>Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok važenja ponude                   |
| <p>Način plaćanja je: virmanski</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Način plaćanja                       |
| <p>Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 60 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok plaćanja                         |
| <p>Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mjesto izvršenja ugovora             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ponuda se sačinjava na: □ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom                                                                                                                                      | Drugi uslovi                                            |
| U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke |

## Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tip uslova            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 123.966,90 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku<br>Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan . | Rok izvršenja ugovora |
| Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:<br>• garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drugi uslovi          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uslovi plaćanja                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. | Obavezni uslovi                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet fitinga u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p> |
| <p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 27.09.2023. godine do 12:00 sati</p> | <p>Garancija ponude</p>                                                                                                          |
| <p>Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Drugi uslovi</p>                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo</p> | ESPD                                 |
| <p>Kontrolu kvaliteta treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Isporučeni fitinzi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za isporučene fitinge u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| <p>Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok važenja ponude                   |
| <p>Način plaćanja je: virmanski</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Način plaćanja                       |
| <p>Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 60 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok plaćanja                         |
| <p>Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mjesto izvršenja ugovora             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ponuda se sačinjava na: □ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom                                                                                                                                      | Drugi uslovi                                            |
| U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke |

### Kriterijumi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cijena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          | -               |
| kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudzbence za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova.Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan , a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskh dana..Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova. | Dokaz                      | Relativno       |

### Kriterijumi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cijena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | -               |
| kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova.Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan , a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana..Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova. | Dokaz                      | Relativno       |

### Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke                 | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 123966.90                       | 1                           | Koljeno pocinčano     | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 2                           | Koljeno pocinčano     | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 3                           | Koljeno pocinčano     | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00     | kom            |
|                                 | 4                           | Koljeno pocinčano     | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 5                           | Koljeno pocinčano     | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 6                           | Koljeno pocinčano     | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00     | kom            |

|           |    |                   |                                                         |      |     |
|-----------|----|-------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 7  | Koljeno pocinčano | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 8  | Koljeno pocinčano | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 9  | T-Komad pocinčani | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 10 | T-Komad pocinčani | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 11 | T-Komad pocinčani | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 12 | T-Komad pocinčani | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 13 | T-Komad pocinčani | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 14 | T-Komad pocinčani | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 15 | T-Komad pocinčani | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 16 | T-Komad pocinčani | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 17 | Mufna pocinčana   | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 18 | Mufna pocinčana   | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 19 | Mufna pocinčana   | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 20 | Mufna pocinčana   | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 21 | Mufna pocinčana   | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 22 | Mufna pocinčana   | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 23 | Mufna pocinčana   | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 24 | Mufna pocinčana   | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 25 | Nipl pocinčani    | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 26 | Nipl pocinčani    | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 27 | Nipl pocinčani    | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 28 | Nipl pocinčani    | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |

|           |    |                                    |                                                         |      |     |
|-----------|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 29 | Nipl pocinčani                     | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 30 | Nipl pocinčani                     | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 31 | Nipl pocinčani                     | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 32 | Nipl pocinčani                     | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 33 | Holender pocinčani                 | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 34 | Holender pocinčani                 | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 35 | Holender pocinčani                 | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 36 | Holender pocinčani                 | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 37 | Holender pocinčani                 | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 38 | Holender pocinčani                 | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 39 | Holender pocinčani                 | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 40 | Holender pocinčani                 | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 41 | Čep pocinčani                      | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 42 | Čep pocinčani                      | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 43 | Čep pocinčani                      | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 44 | Čep pocinčani                      | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 45 | Čep pocinčani                      | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 46 | Čep pocinčani                      | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 47 | Čep pocinčani                      | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 48 | Čep pocinčani                      | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 49 | Poluspojnicica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 20 mm                               | 1.00 | kom |
|           | 50 | Poluspojnicica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 25 mm                               | 1.00 | kom |
|           | 51 | Poluspojnicica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 32 mm                               | 1.00 | kom |

|           |    |                                  |                                                                 |      |     |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 52 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 40 mm                                       | 1.00 | kom |
|           | 53 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 50 mm                                       | 1.00 | kom |
|           | 54 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 63 mm                                       | 1.00 | kom |
|           | 55 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 75 mm                                       | 1.00 | kom |
|           | 56 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 90 mm                                       | 1.00 | kom |
|           | 57 | Redukcija pocinčana              | Ø3/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 58 | Redukcija pocinčana              | Ø1" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 59 | Redukcija pocinčana              | Ø1" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 60 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 61 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 62 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 63 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 64 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 65 | redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 66 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 67 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 68 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 69 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent       | 1.00 | kom |
|           | 70 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 71 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 72 | Redukcija pocinčana              | Ø2 1/2" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 73 | Redukcija pocinčana              | Ø2 1/2" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 74 | Redukcija pocinčana              | Ø2 1/2" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 75 | Redukcija pocinčana              | Ø2 1/2" - Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |

|           |     |                                     |                                                               |      |     |
|-----------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 76  | Redukcija pocinčana                 | Ø3" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 77  | Redukcija pocinčana                 | Ø3" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 78  | Redukcija pocinčana                 | Ø3" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 79  | Redukcija pocinčana                 | Ø3" - Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 80  | Redukcija pocinčana                 | Ø3" - Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 81  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 20 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 82  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 25 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 83  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 32 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 84  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 40 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 85  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 50 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 86  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 63 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 87  | Spojnica mesingana kandžasata       | DN 75 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 88  | Spojnica mesingana kandžasta        | DN 90 mm, min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 89  | Ventil propusni                     | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 90  | Ventil propusni                     | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 91  | Ventil propusni                     | Ø 1"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 92  | Ventil propusni                     | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 93  | Ventil propusni                     | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 94  | Ventil propusni                     | Ø 2"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 95  | Ventil propusni                     | Ø 2 1/2"; min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 96  | Ventil propusni                     | Ø 3"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 97  | Ventil zasun                        | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 98  | Ventil zasun                        | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 99  | Šiber ventil mesingani              | Ø 1"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 100 | Ventil zasun                        | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 101 | Ventil zasun                        | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 102 | Ventil zasun                        | Ø 2"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 103 | Ventil zasun                        | Ø 2 1/2"; min PN 16 bara                                      | 1.00 | kom |
|           | 104 | Ventil zasun                        | Ø 3"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 105 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |

|           |     |                                     |                           |      |     |
|-----------|-----|-------------------------------------|---------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 106 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 107 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 108 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 109 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 110 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 111 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø2 1/2"; min PN 16 bara   | 1.00 | kom |
|           | 112 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 3"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 113 | Holender za vodomjer                | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 114 | Holender m za vodomjer              | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 115 | Holender za vodomjer                | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 116 | Holender za vodomjer                | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 117 | Holender za vodomjer                | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 118 | Holender za vodomjer                | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 119 | Redukcija pocinčana                 | Ø 4" X 3", min PN 16 bara | 1.00 | kom |
|           | 120 | Kugla ventil                        | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 121 | Kugla ventil                        | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 122 | Kugla ventil                        | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 123 | Kugla ventil                        | Ø5/4"; min PN 16 bara     | 1.00 | kom |
|           | 124 | Kugla ventil                        | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 125 | Kugla ventil                        | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 126 | Kugla ventil                        | Ø2 1/2"; min PN 16 bara   | 1.00 | kom |
|           | 127 | Kugla ventil                        | Ø 3", min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 128 | Slavina sa holenderom               | Ø 1/2", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 129 | Slavina sa holenderom               | Ø 3/4", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 130 | Baštenski hidrant                   | Ø 1/2", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 131 | Baštenski hidrant                   | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 132 | Baštenski hidrant                   | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 133 | Baštenski hidrant                   | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 134 | Baštenski hidrant                   | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 135 | Baštenski hidrant                   | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 136 | Nepovratni ventil sa klapnom        | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 137 | Nepovratni ventil sa klapnom        | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 138 | Nepovratni ventil sa klapnom        | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |      |     |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 139 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 140 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 141 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 2"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 142 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 2" 1/2"; min PN 16 bara                                                               | 1.00 | kom |
|           | 143 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 3"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 144 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 145 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 146 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 1"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 147 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 148 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 149 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 2"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 150 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 2 1/2", min PN 16 bara                                                                | 1.00 | kom |
|           | 151 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø3", min PN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 152 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 1/2", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 153 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 3/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 154 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø1", min PN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 155 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 5/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 156 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 6/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 157 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 2", minPN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 158 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 2 1/2", min PN 16 bara                                                                | 1.00 | kom |
|           | 159 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 3", min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 160 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø3/4" , min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 161 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø1" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 5,5 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |
|           | 162 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø5/4" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |
|           | 163 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø6/4" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                                                                |                                                                                           |      |     |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 164 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø2" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar]     | 1.00 | kom |
|           | 165 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø2 1/2" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |
|           | 166 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø3" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar]     | 1.00 | kom |
|           | 167 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 168 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 169 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 170 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 171 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 172 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 173 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 174 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 175 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 176 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 177 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 178 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 179 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 40 - Ø 5/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 180 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 50 - Ø 6/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 181 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                                                              | Ø 32 - Ø 25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 182 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                                                              | Ø 63 - Ø 25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 183 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                                                              | Ø 63 - Ø 32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                     |                                                    |      |     |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 184 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 20 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 185 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 25 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 186 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 32 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 187 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 40 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 188 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | za cijev Ø 50 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 189 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | za cijev Ø 63 ; min 16 bara                        | 1.00 | kom |
|           | 190 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 1/2" ; min 16 bara ; za cijev Ø 20               | 1.00 | kom |
|           | 191 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 3/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 25               | 1.00 | kom |
|           | 192 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 1" ; min 16 bara ; za cijev Ø 32                 | 1.00 | kom |
|           | 193 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 5/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 40               | 1.00 | kom |
|           | 194 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 6/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 50               | 1.00 | kom |
|           | 195 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 2" ; min 16 bara ; za cijev Ø 63                 | 1.00 | kom |
|           | 196 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø20 ; min PN 10 bara MEST EN 15874 ili ekvivalent  | 1.00 | kom |
|           | 197 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 198 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 199 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 200 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |

|           |     |                       |                                                    |      |     |
|-----------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 201 | PP-R Koljeno 90°      | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 202 | PP-R 80 T-Komad       | Ø20 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 203 | PP-R 80 T-Komad       | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 204 | PP-R 80 T-Komad       | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 205 | PP-R 80 T-Komad       | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 206 | PP-R 80 T-Komad       | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 207 | PP-R 80 T-Komad       | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 208 | PP-R 80 Muf           | Ø20 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 209 | PP-R 80 Muf           | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 210 | PP-R 80 Muf           | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 211 | PP-R 80 Muf           | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 212 | PP-R 80 Muf           | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 213 | PP-R 80 Muf           | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 214 | Magnetni šiber ventil | Ø1/2" , min PN 16 bara                             | 1.00 | kom |
|           | 215 | Magnetni šiber ventil | Ø3/4", min PN 16 bara                              | 1.00 | kom |

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke                 | Količina | Jedinica mjere |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 123966.90                       | 1                           | Koljeno pocinčano     | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 2                           | Koljeno pocinčano     | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00     | kom            |
|                                 | 3                           | Koljeno pocinčano     | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00     | kom            |

|           |    |                   |                                                         |      |     |
|-----------|----|-------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 4  | Koljeno pocinčano | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 5  | Koljeno pocinčano | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 6  | Koljeno pocinčano | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 7  | Koljeno pocinčano | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 8  | Koljeno pocinčano | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 9  | T-Komad pocinčani | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 10 | T-Komad pocinčani | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 11 | T-Komad pocinčani | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 12 | T-Komad pocinčani | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 13 | T-Komad pocinčani | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 14 | T-Komad pocinčani | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 15 | T-Komad pocinčani | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 16 | T-Komad pocinčani | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 17 | Mufna pocinčana   | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 18 | Mufna pocinčana   | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 19 | Mufna pocinčana   | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 20 | Mufna pocinčana   | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 21 | Mufna pocinčana   | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 22 | Mufna pocinčana   | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 23 | Mufna pocinčana   | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 24 | Mufna pocinčana   | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 25 | Nipl pocinčani    | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |

|           |    |                    |                                                         |      |     |
|-----------|----|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 26 | Nipl pocinčani     | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 27 | Nipl pocinčani     | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 28 | Nipl pocinčani     | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 29 | Nipl pocinčani     | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 30 | Nipl pocinčani     | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 31 | Nipl pocinčani     | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 32 | Nipl pocinčani     | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 33 | Holender pocinčani | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 34 | Holender pocinčani | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 35 | Holender pocinčani | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 36 | Holender pocinčani | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 37 | Holender pocinčani | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 38 | Holender pocinčani | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 39 | Holender pocinčani | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 40 | Holender pocinčani | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 41 | Čep pocinčani      | Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 42 | Čep pocinčani      | Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 43 | Čep pocinčani      | Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 44 | Čep pocinčani      | Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 45 | Čep pocinčani      | Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 46 | Čep pocinčani      | Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 47 | Čep pocinčani      | Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |

|           |    |                                  |                                                               |      |     |
|-----------|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 48 | Čep pocinčani                    | Ø3" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent           | 1.00 | kom |
|           | 49 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 20 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 50 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 25 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 51 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 32 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 52 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 40 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 53 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 50 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 54 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 63 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 55 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 75 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 56 | Poluspojnica mesingana kandžasta | min PN 16 bara ; DN 90 mm                                     | 1.00 | kom |
|           | 57 | Redukcija pocinčana              | Ø3/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 58 | Redukcija pocinčana              | Ø1" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 59 | Redukcija pocinčana              | Ø1" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 60 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 61 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 62 | Redukcija pocinčana              | Ø5/4" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 63 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 64 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 65 | redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 66 | Redukcija pocinčana              | Ø6/4" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 67 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 68 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø3/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 69 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 70 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 71 | Redukcija pocinčana              | Ø2" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 72 | Redukcija pocinčana              | Ø2 1/2" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |

|           |     |                               |                                                                 |      |     |
|-----------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 73  | Redukcija pocinčana           | Ø2 1/2" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 74  | Redukcija pocinčana           | Ø2 1/2" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 75  | Redukcija pocinčana           | Ø2 1/2" - Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 76  | Redukcija pocinčana           | Ø3" - Ø1" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent       | 1.00 | kom |
|           | 77  | Redukcija pocinčana           | Ø3" - Ø5/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 78  | Redukcija pocinčana           | Ø3" - Ø6/4" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent     | 1.00 | kom |
|           | 79  | Redukcija pocinčana           | Ø3" - Ø2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent       | 1.00 | kom |
|           | 80  | Redukcija pocinčana           | Ø3" - Ø2 1/2" ; min PN 16 bara ; MEST EN 10242 ili ekvivalent   | 1.00 | kom |
|           | 81  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 20 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 82  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 25 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 83  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 32 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 84  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 40 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 85  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 50 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 86  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 63 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 87  | Spojnica mesingana kandžasata | DN 75 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 88  | Spojnica mesingana kandžasta  | DN 90 mm, min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 89  | Ventil propusni               | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 90  | Ventil propusni               | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 91  | Ventil propusni               | Ø 1"; min PN 16 bara                                            | 1.00 | kom |
|           | 92  | Ventil propusni               | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 93  | Ventil propusni               | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 94  | Ventil propusni               | Ø 2"; min PN 16 bara                                            | 1.00 | kom |
|           | 95  | Ventil propusni               | Ø 2 1/2"; min PN 16 bara                                        | 1.00 | kom |
|           | 96  | Ventil propusni               | Ø 3"; min PN 16 bara                                            | 1.00 | kom |
|           | 97  | Ventil zasun                  | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 98  | Ventil zasun                  | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 99  | Šiber ventil mesingani        | Ø 1"; min PN 16 bara                                            | 1.00 | kom |
|           | 100 | Ventil zasun                  | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |
|           | 101 | Ventil zasun                  | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                          | 1.00 | kom |

|           |     |                                     |                           |      |     |
|-----------|-----|-------------------------------------|---------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 102 | Ventil zasun                        | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 103 | Ventil zasun                        | Ø 2 1/2"; min PN 16 bara  | 1.00 | kom |
|           | 104 | Ventil zasun                        | Ø 3"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 105 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 106 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 107 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 108 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 109 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 110 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 111 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø2 1/2"; min PN 16 bara   | 1.00 | kom |
|           | 112 | Klizna spojnica za pocinčane cijevi | Ø 3"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 113 | Holender za vodomjer                | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 114 | Holender m za vodomjer              | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 115 | Holender za vodomjer                | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 116 | Holender za vodomjer                | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 117 | Holender za vodomjer                | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 118 | Holender za vodomjer                | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 119 | Redukcija pocinčana                 | Ø 4" X 3", min PN 16 bara | 1.00 | kom |
|           | 120 | Kugla ventil                        | Ø 1/2"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 121 | Kugla ventil                        | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 122 | Kugla ventil                        | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 123 | Kugla ventil                        | Ø5/4"; min PN 16 bara     | 1.00 | kom |
|           | 124 | Kugla ventil                        | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 125 | Kugla ventil                        | Ø 2"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 126 | Kugla ventil                        | Ø2 1/2"; min PN 16 bara   | 1.00 | kom |
|           | 127 | Kugla ventil                        | Ø 3", min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 128 | Slavina sa holenderom               | Ø 1/2", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 129 | Slavina sa holenderom               | Ø 3/4", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 130 | Baštenski hidrant                   | Ø 1/2", min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 131 | Baštenski hidrant                   | Ø 3/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 132 | Baštenski hidrant                   | Ø 1"; min PN 16 bara      | 1.00 | kom |
|           | 133 | Baštenski hidrant                   | Ø 5/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |
|           | 134 | Baštenski hidrant                   | Ø 6/4"; min PN 16 bara    | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |      |     |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 135 | Baštenski hidrant                                                                                                                                              | Ø 2"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 136 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 137 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 138 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 1"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 139 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 140 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 141 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 2"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 142 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 2" 1/2"; min PN 16 bara                                                               | 1.00 | kom |
|           | 143 | Nepovratni ventil sa klapnom                                                                                                                                   | Ø 3"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 144 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 1/2"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 145 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 3/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 146 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 1"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 147 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 5/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 148 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 6/4"; min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 149 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 2"; min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 150 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø 2 1/2", min PN 16 bara                                                                | 1.00 | kom |
|           | 151 | Nepovratni ventil sa oprugom horizontalni                                                                                                                      | Ø3", min PN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 152 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 1/2", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 153 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 3/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 154 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø1", min PN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 155 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 5/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 156 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 6/4", min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 157 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 2", minPN 16 bara                                                                     | 1.00 | kom |
|           | 158 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 2 1/2", min PN 16 bara                                                                | 1.00 | kom |
|           | 159 | Nepovratni ventil sa oprugom vertikalni                                                                                                                        | Ø 3", min PN 16 bara                                                                    | 1.00 | kom |
|           | 160 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø3/4" , min PN 16 bara                                                                  | 1.00 | kom |
|           | 161 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø1" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 5,5 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |
|           | 162 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø5/4" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                                                                |                                                                                           |      |     |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 163 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø6/4" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar]   | 1.00 | kom |
|           | 164 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø2" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar]     | 1.00 | kom |
|           | 165 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø2 1/2" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar] | 1.00 | kom |
|           | 166 | Ventil za redukciju pritiska, za maksimalni ulazni pritisak 16 [bar], tijelo izrađeno od mesingana, niklovano sa priključcima za manometar na obje strane 1/4" | Ø3" opseg regulacije izlaznog pritiska od 1 do 6 [bar] - fabrički podešeno na 3 [bar]     | 1.00 | kom |
|           | 167 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 168 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 169 | PP-R 80 Koljeno 90° UN                                                                                                                                         | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 170 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 171 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 172 | PP-R 80 Koljeno 90° SN                                                                                                                                         | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 173 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 174 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 175 | PP-R 80 T-Komad UN                                                                                                                                             | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 176 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 20 - Ø 1/2" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 177 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 25 - Ø 3/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 178 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 32 - Ø 1" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |
|           | 179 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 40 - Ø 5/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 180 | PP-R 80 Muf SN                                                                                                                                                 | Ø 50 - Ø 6/4" ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                              | 1.00 | kom |
|           | 181 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                                                              | Ø 32 - Ø 25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent                                | 1.00 | kom |

|           |     |                                                                                                                     |                                                            |      |     |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 182 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                   | Ø 63 - Ø 25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 183 | PP-R 80 Redukcija                                                                                                   | Ø 63 - Ø 32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 184 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 20 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 185 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 25 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 186 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 32 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 187 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | Za cijev Ø 40 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 188 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | za cijev Ø 50 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 189 | Polipropilenska kompresiona spojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala.     | za cijev Ø 63 ; min 16 bara                                | 1.00 | kom |
|           | 190 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 1/2" ; min 16 bara ; za cijev Ø 20                       | 1.00 | kom |
|           | 191 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 3/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 25                       | 1.00 | kom |
|           | 192 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 1" ; min 16 bara ; za cijev Ø 32                         | 1.00 | kom |
|           | 193 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 5/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 40                       | 1.00 | kom |
|           | 194 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 6/4" ; min 16 bara ; za cijev Ø 50                       | 1.00 | kom |
|           | 195 | Polipropilenska kompresiona poluspojnica, nominalni pritisak min PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala. | Ø 2" ; min 16 bara ; za cijev Ø 63                         | 1.00 | kom |
|           | 196 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø20 ; min PN 10 bara MEST EN 15874 ili ekvivalent          | 1.00 | kom |
|           | 197 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent         | 1.00 | kom |
|           | 198 | PP-R Koljeno 90°                                                                                                    | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent         | 1.00 | kom |

|           |     |                       |                                                    |      |     |
|-----------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-----|
| 123966.90 | 199 | PP-R Koljeno 90°      | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 200 | PP-R Koljeno 90°      | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 201 | PP-R Koljeno 90°      | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 202 | PP-R 80 T-Komad       | Ø20 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 203 | PP-R 80 T-Komad       | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 204 | PP-R 80 T-Komad       | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 205 | PP-R 80 T-Komad       | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 206 | PP-R 80 T-Komad       | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 207 | PP-R 80 T-Komad       | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 208 | PP-R 80 Muf           | Ø20 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 209 | PP-R 80 Muf           | Ø25 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 210 | PP-R 80 Muf           | Ø32 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 211 | PP-R 80 Muf           | Ø40 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 212 | PP-R 80 Muf           | Ø50 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 213 | PP-R 80 Muf           | Ø63 ; min PN 10 bara; MEST EN 15874 ili ekvivalent | 1.00 | kom |
|           | 214 | Magnetni šiber ventil | Ø1/2" , min PN 16 bara                             | 1.00 | kom |
|           | 215 | Magnetni šiber ventil | Ø3/4", min PN 16 bara                              | 1.00 | kom |